

Ang Marka sa Mapintas nga Mananap



Makasusubo, sa atong kalibutan karon, sa tanang matang sa kinabuhi daghan ang natudluan nga ang kinahanglan buhaton alang sa usa ka tawo mao lamang ang pagtoo ug sila makaadto na sa langit. Kini tinuod ba? Sa pagkatinuod dili gayud. Ang kamatuoran niining maong butang mao nga “Si Abraham mitoo sa Dios, ug kini giisip kaniya nga maoy pagkamatarung”; ug siya ginganlan nga higala sa Dios.” **Santiago 2:23**. Ug si apostol Pablo nag-ingon, “Busa inyong makita nga ang mga tawo nga adunay pagtoo mao ang mga anak ni Abraham.” **Galacia 3:7**. Apan ang pagtoo ni Abraham napadayag pinaagi sa iyang mga binuhatan. “Dili ba si Abraham nga atong ginikanan gipakamatarung man tungod sa binuhatan, sa paghalad niya kang Isaac nga iyang anak diha sa halaran? Masabot mo nga ang iyang pagtoo diay naglihok duyog sa iyang binuhatan, ug nga ang iyang pagtoo nahingpit pinaagi sa iyang binuhatan.” **Santiago 2:21, 22**.

Daghan ang napakyas ug nga mapakyas diha sa pagkasabot sa relasyon sa pagtoo ug mga binuhatan nga manag-uban. Sila miingon, “Too lamang kang Kristo, ug ikaw malangit na, nga dili na kinahanglan atong tumanon ang sugo.” Apan ang tinuod nga pagtoo magpadayag sa pagkamatinumanon ngadto sa Dios ug sa iyang hingpit nga kasuguan nga makita diha sa Napulo ka mga Sugo. Si Jesus miingon ngadto sa mga dili-matinuhong Hudiyo, “Kon mga anak pa kamo ni Abraham, magabuhat unta kamo sa gibuhat ni Abraham.” **Juan 8:39**. Ug mahitungod sa Amahan sa mga matitud-anon ang Ginoo miingon, “Kay nagpatinghug si Abraham sa akong tingog, ug gibantayan niya ang akong tulomanon, ang akong mga sugo, ang akong

mga pamatasan, ug ang akong mga balaod.” **Genesis 26:5**

Si disipulo Juan, nga nabuhi nga hingpit diha sa gugma, nagsulti kanato, “Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini, nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo.” **1 Juan 5:3**. Kining gitawag nga pagtoo ni Jesu-Kristo nga nag-angkon nga nagpalingkawas sa mga tawo gikan sa ilang obligasyon sa pagtuman sa Dios kini dili pagtoo, apan us aka panaghap. “Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtoo” **Efeso 2:8**. Apan “pagtoo patay kon kini walay binuhatan.” nag-ingon si apostol Santiago. (**Santiago 2:17**) Si Jesus mismo misulti sa wala pa Siya mianhi dinhi sa yuta, “Nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubut-on, Oh Dios ko; Oo, ang imong Kasuguan ania sa sulod sa akong kasingkasing.” (**Salmo 40:8**). Ug human gayud sa iyang pagkayab pag-usab ngadto sa langit, Siya miingon, “Gituman ko ang mga sugo sa akong Amahan ug nagapabilin ako diha sa iyang gugma.” (**Juan 15:10**). Ang Kasulatan yano nga nag-ingon, “Ug atong mahibaloan nga kita nakaila kaniya pinaagi niini: kon kita nagabantay sa iyang mga sugo.” (**1 Juan 2:3**).

Ang kondisyon sa kinabuhing walay-katapusan nagpabilin sa mao ra gihapon, sama nga mao kini didito sa tanaman sa Eden sa wala pa ang pagkahulog sa atong unang ginikanan diin kini mao ang **hingpit nga pagtuman ngadto sa kasuguan sa Dios, hingpit nga pagkamatarung**. Kon ang kinabuhing walay-katapusan gitanyag pa sa lain nga kondisyon gawas niini, nan ang kalipay sa tibuok uniberso mapapeligro. Ang sala dili makaplagan didto sa langit. Si Satanas gipagawas gikan sa langit tungod sa paglapas sa sugo sa Dios ug sa wala paghinulsol gikan niini. Ang sala usa ka balatian, kini usa ka sakit nga makahimo sa pagpatay kanato gawas kon kita motuaw ngadto sa Dios alang sa paghinulsol, sa pagbiya gikan sa sala ug sa paghatag sa atong kinabuhi ngadto sa Dios.

Ang Dios ug ang iyang mga anak nakiggubat batok sa sala. Unsa man ang sala? “Kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo.” **1 Juan 3:4**. Daghan ang nanag-angkon nga ang Dios adunay grasya ug Siya mupasaylo kanato bisan kon kita magpadayon sa pagpakasala. Ang

Pulong sa Dios nagsulti diha sa **Roma 6:15-16**, “Nan, unsa man? Magpakasala ba kita kay dili man kita ilalum sa kasugoan kondili ilalum sa grasya? Palayo kana! Wala ba kamo masayud nga kon itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ingon nga mga masinugtanong ulipon ngadto kang bisan kinsa, kamo mga ulipon niya nga inyong ginasyugot, mga ulipon nga iya sa sala nga nagahatud ngadto sa kamatayon, o iya sa pagkamasinugtanon nga nagahatud ngadto sa pagkamatarung?”



Ang sugo sa Dios nahimong salamin alang sa atong kinabuhi diin kon atong diritso nga tanawon ang Napulo ka Sugo kita makadiskobre sa pagkahiwi sa atong kinaiya. Kini nagpakita kanato nga kita anaa sa sala, ug “ang bayad sa sala mao ang kamatayon.” **Roma 6:23**. Kadtong naligotgot batok sa sala mupadayag sa dili-mausab nga hingpit nga kinaiya sa atong Ginoo. **Malaquias 3:6**. Ang Napulo ka Sugo mao ang larawan sa Dios, kini mao ang iyang kinaiya sa gugma nga kinahanglan atong ipadayag ug paningkamutan sama sa gisulti sa **2 Timoteo 3:17**, “Aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong bulohaton.” Si Jesus misulti diha sa **Juan 14:15**, “Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo” ug “kon gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo.” **Matthew 19:17**. Sa pagtan-aw diha sa kasuguan atong makita nga ang unang upat ka sugo nagtudlo kanato unsaon sa paghigugma sa Dios ug ang katapusang unom nagtudlo kanato unsaon sa paghigugma sa atong isigkatawo. **Exodo 20**

Aron sa paghigugma sa atong isigkatawo, kinahanglan atong tumanon ang katapusang unom ka sugo, diin nagsulti diha sa **Exodo 20:12-17**, “Tahuron mo ang imong amahan ug

ang imong inahan, aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Jehova nga imong Dios.” “Dili ka magpatay.” “Dili ka magpanapaw.” “Dili ka magpangawat.” “Dili ka magsaksi ug bakak batok sa imong isigkatawo.” “Dili ka maibug sa balay sa imong isigkatawo; dili ka maibug sa asawa sa imong isigkatawo, ni sa iyang sulogoon nga lalake, ni sa iyang sulogoon nga babaye, ni sa iyang vaca, ni sa iyang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa imong isigkatawo.”

Ang paghigugma sa atong Ginoong Jesu-Kristo mao ang una ug pinakadaku nga sugo diin atong makita nga mao ang unang upat ka sugo sa **Exodo 20:3-11**, “Dili ka magbaton ug lain nga mga dios sa atubangan ko.” “Alang kanimo dili ka magbuhat ug usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atua sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilalum sa yuta, kun sa anaa sa tubig sa ilalum sa yuta.” “Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila; kay ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abughoan, nga **nagadu-aw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatolo ug sa ibabaw sa ikaupat ka kaliwatan sa mga nagadumot kanako**, Ug nagapakita ako sa mahigugmaong kalolot alang sa linibo kanila nga **nahigugma kanako, ug nagabantay sa akong mga sugo**.”

“Dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala.” “Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay, aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nga imong bulohaton; **Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios**. Niining adlawa dili ka magbuhat, ikaw, bisan ang imong anak nga lalake, bisan ang imong anak nga babaye, bisan ang imong sulogoon nga lalake, bisan ang imong sulogoon nga babaye, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuloong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat, ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw; busa gipanalanganan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay, ug gibalaan niya kini.” Ato bang mausab ang Adlawng Igpapahulay sa Ginoo human kini iyang gipanalanganan? Dili gayud. “Ania karon, ako nakadawat ug *sugo* sa pagpanalanganin: Ug siya

nagpanalangin, ug ako dili makausab niana.”
Numeros 23:20

Kita gipasidan-an nga sa katapusang mga adlaw adunay pagbiya gikan sa kamatuoran tungod kay angkalibutan pinaagi sa pagpanglinga mipili sa pagsimba sa Antikristo diha sa kabatok nga adlaw sa pagsimba. **2 Tesalonica 2:3-4**, “Ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi; kay kadtong adlaw dili pa moabut hangtud nga mahitabo una ang pag-supil, ug ang pagtungga sa tawo sa kalapasan, ang tawong pagalaglagon, nga magasupak ug magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag ug dios o sa bisan unsa nga ginasimba, nga tungod niana siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios, ug magapahayag nga siya Dios.” **Daniel 7:25** misulti, ang (Antikristo), “Ug siya... magahunahuna sa pag-usab sa mga panahon, ug sa Kasuguan.”



Ang papa (Antikristo), ang Mapintas nga Mananap (Roma = **Daniel 7:23; Pinadayag 13 & 14**), ang Babayeng Bigaon (iglesya Romano Katoliko = **Pinadayag 17**) misulti,

“Pinaagi sa akong diosnong gahum **Akong gipapas ang Adlawng Igpapahulay**, ug nagmando kaninyo sa pagbantay sa unang adlaw sa semana. Ug tanawa, ang tibuk sibilisado nga kalibutan miyukbo diha sa talahurong pagkamatinumanon ngadto sa mando sa balaang iglesya Katoliko!” *Father Enright, C.S.S.R. Of the Redemptoral College, Kansas City, History of the Sabbath, p. 802.*

“**Ang Domingo usa ka katukuran sa Katoliko** ug ang iyang angkon sa pagbantay niini madepensahan lamang pinaagi sa mga prinsipyo sa Katoliko... Sugod sa sinugdanan ngadto sa katapusan sa Kasulatan **walay bisan usa nga pasahe** nga nagtugot sa pagbalhin sa senimanang publiko nga pagsimba sa

katapusang adlaw sa semana ngadto sa unang adlaw.” (*Catholic Press, Sydney, Australia, August, 1900.*)

Ang Napulo ka Sugo sa Bibliya nagsumada sa **295 ka pulong**, apan ang napulo ka sugo sa Romano Katoliko nagsumada lamang sa **77 ka pulong**. Kini usa ka dayag nga pagsulay sa pag-usab sa Sugo sa Dios, bisan sa kamatuoran nga si Jesu-Cristo mismo nagdeklara sa **Mateo 5:18**, “Kay sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, **walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang ka kudlit o usa ka tulpok niini...**” Ang iglesya Katoliko nagkuha sa **218 ka kudlit o tulpok** gikan sa Sugo sa Dios sama sa gisulti ni Daniel nga ilang buhaton sa **Daniel 7:25**.

Si Satanas nanaglimbong ug nanag-andam sa kalibutan sa pagdawat sa “Marka sa Mapintas nga Mananap” niining katapusang mga adlaw. **Pinadayag 12:9**. Unsa ang “Marka sa Mapintas nga Mananap”? **Pinadayag 14:9-11**. “Ug misunod ang laing manolunda, ang ikatulo, nga nag-ingon sa makusog nga tingog, “Kon adunay **mosimba sa mapintas nga mananap ug sa iyang larawan, ug pamarka sa iyang agtang o sa iyang kamot**, siya usab magainom sa bino sa kapungot sa Dios, nga pagatagayon nga walay sambog ngadto sa kopa sa iyang kasuko... sila nga **mosimba sa mapintas nga mananap** ug sa iyang larawan, ug ang bisan kinsa nga **minarkahan sa iyang ngalan**.” Ang Marka sa Mapintas nga Mananap adunay kalabutan sa **PAGSIMBA!** Ang Vatican nagsulti,

“**Ang Domingo** mao ang among **MARKA** sa gahum... ang iglesya labaw sa Bibliya, ug kining pagbalhin sa pagbantay sa Adlawng Igpapahulay maoy usa ka pamatuod niana nga katinuoran.” *Catholic Record of London, Ontario, Sept 1, 1923.*

Kinsa sila nga dili makadawat sa Marka sa Mapintas nga Mananap? Ang pinakasunod nga bersikulo nagsulti, “Ania niini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa **mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinoohan ni Jesus.**” **Pinadayag 14:12**

Unsaon sa usa ka tawo ang pagkadawat sa marka sa mapintas nga mananap diha sa ilang

agtang? Unsa ang anaa sa atong agtang? Ang atong utok! Kini mao diin kini magahimo sa matugtanon nga pagpili sa pagsimba sa Dios diha sa ikapitong Adlaw sa semana nga mao ang Adlawng Igpapahulay o diha sa adlaw sa ADLAW (SUN), busa mao ang pagsimba sa Domingo! Unsaon nato pagkadawat sa marka sa mapintas nga mananap diha sa atong kamot? Diha sa propeciya sa Bibliya ang kamot usa ka timaan sa pagpugos kanato batok sa atong kabubut-on aron kita makahimo sa pagtrabaho (**Ecclesiastes 9:10**) nga kon kita dili tugotan sa pagtrabaho, kita dili makahimo sa pagpalit ni sa pagpamaligya. **Pinadayag 14:9-10**. Ang Vatican ba nagplano sa pagpatuman sa mga balaod sa DOMINGO?

“Kini nga organisasyon naglaraw sa tanang posibleng paagi aron sa pagtabang sa pagtipig sa **Domingo isip usa ka sibil nga katukuran**. Ang atong nasudnong seguridad nanginahanglan sa aktibo nga suporta sa tanang maayong lumulupyong aron sa pagkabuhi sa atong Adlawng Igpapahulay nga Amerikanhon. Kinahanglan igapatuman ang mga balaod sa Domingo.” *Kinulto - “principles contained in the Constitution” (then called the American Sabbath Union, The Lord’s Day Alliance, Twenty fifth Report (1913), p6.*

Ang Pulong sa Dios nagsulti nga ilang pagapatyon kadtong dili motuman sa mando sa iglesyang Katoliko diha sa pagsimba sa papa sa iyang kabatok nga adlawng igpapahulay. **Pinadayag 20:4**, si apostol Juan nagsulti, “...Usab nakita ko ang mga kalag sa mga **gipamunggotan sa ulo tungod sa ilang pagpanghimatuod mahitungod kang Jesus** ug tungod sa pulong sa Dios, ug **nga wala mosimba sa mapintas nga mananap** o sa iyang larawan, ug wala modawat sa iyang marka diha sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot.” Ang mga gamit pagpamunggot sa liog anaa na sa www.remnantofgod.org/quillotines.htm

Nota: *Ang computer chip mutabang lamang sa pagpatuman sa mga balaod sa Domingo.*

Adunay duha ka matang sa katawhan nga kanunay nabuhi karon sa kalibutan, ang mga mapatuyangon, malinapason, mga katawhan nga

nanaglapas sa kasuguan (**Judas 1:4**) nga usab mag-angkon nga si Jesu-Cristo Manluluwas, ug ang usa ka matang mao ang mga matinumanon. Asa niini nga matang sa katawhan ang imong gihunahuna nga makaadto sa langit? Ang Pulong sa Dios nagsulti dha sa **Pinadayag 22:14**, “Bulahan sila nga managlaba sa ilang mga bisti aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi, ug sa pagsulod sa siyudad agi sa mga pultahan.” Unsa ang isulti sa Dios niadtong wala naningkamot sa pagtuman sa sugo sa Dios ug sa pakigbugno sa maayong bugno labut sa tinuod nga pagtoo (**1 Timoteo 6:12**) nga nanagbuhat sa pagkamatinumanon sulod kanato? **Mateo 7:23**, “Ug unya magaingon ako kanila, “Wala ko gayud kamo igkaila; pahawa kanako, kamong mga mamumuhat ug dautan.”

Kinahanglan kita maghinulsol gikan sa atong pagpakasala batok sa Dios. Kon ang Dios anaa kanimo Siya magtabang kanimo sa pagbantay sa kasuguan aron dayon ikaw makahimo sa pagpadayag sa iyang kinaiya ngado sa kalibutan, ikaw mahimong asin ug kahayag ngadto sa kalibutan. **Mateo 5:13,14**. Samtang ang tinuod nga Kristohanon magbantay sa sugo sa Dios ug makabaton sa tinoohan ni Jesus diin kita pagailhon pinaagi sa atong mga bunga ngadto sa kalibutan isip balaan ug pinili nga katawhan. **Pinadayag 14:12; Deuteronomio 14:2; Mateo 7:16.**

Alang sa dugang pagtoon palihug bisitahi ang:

www.RemnantofGod.org
www.SDRMinistries.org
www.SDRasia.org

Email: contact@sdrasia.org